



Broj: 02-04-56218-2/25
Sarajevo, 11.12.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) Vlada Kantona Sarajevo, na **106.** sjednici održanoj **11.12.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22 - Ispravka i 47/24), donese Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama, po skraćenom postupku.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PO OVLAŠTENJU PREMIJERA

ministrica Softić Kadenić Darja

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo,
6. Evidencija,
7. A r h i v a.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA**

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA
(PRIJEDLOG)**

Nosilac izrade: Ministarstvo finansija

Sarajevo, januar 2026. godine

Na osnovu člana 18. tačka b), a u vezi sa članom 38. stav (4) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici _____ održanoj _____ 2025. godine, donijela je

PRIJEDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM TAKSAMA

Član 1. (Izmjene člana 2.)

(1) U Zakonu o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/22) u članu 2. u stavu (1) tač. a) i b) se brišu.

(2) Stav (2) se briše.

Član 2. (Brisanje člana 4.)

Član 4. se briše.

Član 3. (Izmjena člana 7.)

U članu 7. u stavu (1) tačka e) mijenja se i glasi:
„e) vojni invalidi od plaćanja takse iz člana 2. tačka f) ovog zakona,“.

Član 4. (Brisanje člana 10.)

Član 10. se briše.

Član 5. (Izmjena člana 11.)

Član 11. mijenja se i glasi:

„Član 11. (Rok za podnošenje prijave)

Takseni obveznici iz člana 2. ovog zakona dužni su najkasnije tri dana prije početka organizovanja muzike uživo, isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenja prostora na javnim mjestima, postavljanja uređaja za isplatu i naplatu gotovine, kao i svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera prijaviti Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organizovanja muzike uživo, isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenje prostora na

javnim mjestima i korištenje poslovnog prostora u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane Zakonom o igrama na sreću.“.

Član 6.
(Izmjena člana 12.)

Član 12. mijenja se i glasi:

„Član 12.
(Rok za plaćanje takse)

Taksu iz člana 2. ovog zakona takseni obveznik dužan je platiti u roku od pet dana od isteka sedmice u kojoj je nastala taksena obaveza.“.

Član 7.
(Izmjena člana 13.)

U članu 13. stav (1) mijenja se i glasi:

„ (1) Takseni obveznik iz člana 2. ovog zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu o obračunatim i plaćenim taksama.“.

Član 8.
(Izmjena člana 18.)

U članu 18. u stav (1) tač. a) i b) se brišu.

Član 9.
(Izmjena člana 19.)

U članu 19. u stav (1) tač. a) i b) se brišu.

Član 10.
(Novi član 20a.)

Iza člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:

„Član 20a.
(Prestanak važenja taksenih obaveza)

Taksene obaveze iz člana 2. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/22) koje su nastale nakon objavljivanja Mišljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-6/25 od 09.04.2025. godine, u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 33/25 od 07.05.2025. godine, neće se izvršavati. “.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

ELVEDIN OKERIĆ

Broj:
Sarajevo, _____/25

O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama sadržan je u članu 18. tačka b), a u vezi sa članom 38. stav (4) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) kojim je utvrđeno da Skupština Kantona Sarajevo donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona, te da se kantonalnim zakonom uređuje vrsta poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cjelosti ili djelimično pripadaju općini i Gradu kao izvorni prihodi.

Članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22-Ispravka i 47/24) je propisano da kad je to programom rada Skupštine predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretrese po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

1.Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio Presudu, broj: U-61/23 od 18.02.2025. godine, („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/25) kojom je utvrđeno da član 2. tačka 3. i član 23. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 14/06- Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18) u vrijeme važenja nisu bili u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je navedenu presudu dana 18.03.2025. godine dostavio Skupštini Kantona Sarajevo, Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je članom 2. tačka 3. i članom 23. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 14/06- Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18) i članom 2. stav (1) tačka b) važećeg Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 8/22) propisano da se komunalna taksa može utvrditi za držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću).

Poštujući odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine pristupilo se izradi izmjena važećeg Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/22), te je u članu 2. stav (1) **brisana tačka b)** kojom je propisana komunalna taksa za držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću).

2. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio Mišljenje, broj U-6/25 od 09.04.2025. godine, („ Službene novine Federacije BiH, broj 33/25) kojim je utvrđeno da:

„a) Kantonalne skupštine, gradska i općinska vijeća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koje propisuju obavezu plaćanja komunalne takse/naknade za isticanje firme dužni su u

razumnom roku iz svojih propisa ukloniti odredbe kojima se propisuje komunalna taksa/naknada za istaknutu firmu i utvrđuje obavezu plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu.

b) Svi organi uprave i sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, dužni su prilikom odlučivanja o obavezi plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu, postupiti sa ovim mišljenjem i ne primjenjivati propis kojim se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne takse/ naknade na istaknutu firmu.“

Poštujući navedeno Mišljenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine pristupilo se izradi izmjena važećeg Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 8/22) kojim se brišu odredbe člana 2. stav (1) tačka a), a kojima se propisuje komunalna taksa na svaku istaknutu firmu.

Predloženi Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama je potrebno pretresti po skraćenom postupku, u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22, 17/22- Ispravka i 47/24) kojim je propisano da kad je to programom rada Skupštine predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretrese po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

PRAVNA RJEŠENJA

Članom 1. propisuje se izmjena člana 2. gdje se tač. a) i b) Zakona o komunalnim taksama brišu, a koje se odnose na taksu na istaknutu firmu i taksu za držanje sredstava za igru i igru na sreću (bilijar, automat, flipper, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću).

Članom 2. propisuje se brisanje člana 4. Zakona.

Članom 3. propisuje se izmjena člana 7. Zakona.

Članom 4. propisuje se brisanje člana 10. Zakona.

Članom 5. propisuje se izmjena člana 11. Zakona.

Članom 6. propisuje se izmjena člana 12. Zakona.

Članom 7. propisuje se izmjena člana 13. Zakona.

Članom 8. propisuje se izmjena člana 18. Zakona.

Članom 9. propisuje se izmjena člana 19. Zakona.

Članom 10. propisuje se novi član 20a. Zakona.

Članom 11. propisuje se stupanje na snagu ovog zakona.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za provođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Kantona Sarajevo.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04/1-02-55226-1/25
Sarajevo, 03.12.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA
Dr. Afan Kalamujić, ministar

PREDMET: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama, mišljenje-

VEZA: Vaš akt, broj: 08-01-02-55084/25 od 28.11.2025. godine

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 50/17-Dруги нови преčišćени текст, 2/18-Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog Zakona i daje sljedeće

MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama je propis kojim se ne povrjeđuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, niti je u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.





Broj: 09-02-55227/25
Sarajevo, 02.12.2025. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO FINANSIJA

PREDMET: Mišljenje na prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama.-

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje pitanja iz čl. 2., 4., 7., 10., 11., 12., 13., 18. i 19. Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/22), koja su stručne prirode iz nadležnosti nosioca pripreme predmetnog materijala. Također, nosilac pripreme predmetnog materijala u Zakonu propisuje i novi član 20a., kojim se određuje prestanak važenja taksenih obaveza iz člana 2. stav (1) tačka a) Zakona o komunalnim taksama.

Prijedlog Zakona rezultat je postupanja nosioca pripreme predmetnog materijala shodno odlukama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine po navedenim pitanjima, a koje se navode u obrazloženju predmetnog materijala.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18- Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



ISPIS UREDA

Dima Bećirović



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXVII - Broj 8

Četvrtak, 24. 2. 2022. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 18. tačka b), a u vezi sa članom 38. stav (4) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 48. Radnoj sjednici održanoj 22.02.2022. godine, donijela je

ZAKON

O KOMUNALNIM TAKSAMA

POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Član 2.

(Vrste taksi)

- (1) Taksa se može utvrditi za:
 - a) svaku istaknutu firmu,
 - b) držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre na sreću),
 - c) poslovni prostor u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane odredbama Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15) i njegovim eventualnim izmjenama i dopunama,
 - d) držanje i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima,
 - e) isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnim mjestima,
 - f) korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija),
 - g) postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) i
 - h) postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera (kafemati i parkomati).

- (2) Izuzetno od stava (1) tačke a) ovog člana taksa se ne plaća za istaknutu firmu do veličine table 200x300 milimetara.

Član 3.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Obveznik takse je korisnik prava, predmeta i usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse.
- (2) Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika, njihova obaveza je solidarna.
- (3) Taksena obaveza nastaje danom početka korištenja prava, predmeta i usluga za čije je korištenje propisano plaćanje takse.

Član 4.

(Isticanje naziva firme)

- (1) Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na osnovu odobrenja nadležnog organa dužna su na ulazu u ograđeni poslovno-proizvodni prostor ili na ulazu u poslovni objekat ili na ulazu u poslovni prostor gdje obavljaju poslovnu djelatnost istaknuti naziv firme.
- (2) Pod nazivom firme podrazumijeva se: naziv firme pod kojim je takseni obveznik registrovan kod nadležnog organa, sjedište lica kao i broj, odnosno naziv poslovne jedinice kada se firma ističe na poslovnoj jedinici.
- (3) Istaknutom firmom smatra se oznaka, obilježje ili natpis na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne prostorije ili van gabarita te građevine, na ulaznim vratima, izlozima/portalima ili unutar izloga radnih prostorija, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje.
- (4) Ako su, na radnim i drugim prostorijama, na fasadi građevine u kojoj se nalaze radne i druge prostorije ili van gabarita te građevine, istaknuta dva istovjetna imena, istaknutom firmom se smatra samo jedno, a sve ostalo je u tretmanu reklame.
- (5) Firma se ističe najkasnije danom početka obavljanja djelatnosti.

Član 5.

(Pripadnost i uplata takse)

- (1) Takse su prihod općine.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo dijele prihod od takse.

- (3) Općine koje čine Grad Sarajevo i Grad Sarajevo će nakon stupanja na snagu ovog zakona posebnim sporazumom utvrditi raspodjelu prihoda po osnovu takse.
- (4) Takse se uplaćuju na depozitni račun općine otvoren kod banke.
- (5) U nalogu za plaćanje za svaku vrstu takse obavezno se upisuje poziv na broj, koji određuje općina svojim aktom.

Član 6.

(Utvrđivanje kriterija i visine takse)

- (1) Općinsko vijeće će svojom odlukom utvrditi kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani i/ili posluju na području općine.
- (2) Odlukom iz stava (1) ovog člana utvrdiće se i vrsta, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja takse, u skladu sa ovim zakonom.
- (3) Općinsko vijeće je dužno da najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese odluku iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE II OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I OTPIS TAKSE

Član 7.

(Oslobađanja od plaćanja takse)

- (1) Od plaćanja takse oslobođeni su:
 - a) institucije Bosne i Hercegovine,
 - b) organi, organizacije i javne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, općina sa područja Kantona i Grada Sarajeva,
 - c) humanitarne i dobrotvorne organizacije iz osnovne djelatnosti,
 - d) udruženja koja ne obavljaju privrednu djelatnost,
 - e) vojni invalidi od plaćanja takse iz člana 2. stav (1) tač. a) i f) ovog zakona,
 - f) lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i civilne žrtve rata i
 - g) privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom i zaštitna radionica.
- (2) Općinsko vijeće svojom odlukom iz člana 6. stav (1) ovog zakona može utvrditi i druge slučajeve oslobađanja od plaćanja takse.

Član 8.

(Zahtjev za oslobađanje od plaćanja takse)

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja taksi podnosi se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine nadležnoj Poreznoj ispostavi (u daljem tekstu: Porezna uprava).

Član 9.

(Otpis takse)

- (1) U slučaju smrti taksenog obveznika fizičkog lica i trajnog prestanka obavljanja registrovane djelatnosti iz kojeg nije ostala pokretna i nepokretna imovina iz koje bi se mogla naplatiti taksa, općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika otpisuje taksu.
- (2) Zahtjev za otpis takse općini podnosi nasljednik taksenog obveznika.

POGLAVLJE III NAČIN PRIJAVE I NAPLATE TAKSE

Član 10.

(Prijava za razrez takse)

- (1) Obveznik takse iz člana 2. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu za razrez takse.
- (2) Prijava iz stava (1) ovog člana sadrži slijedeće podatke: naziv firme, sjedište ili prebivalište taksenog obveznika, broj računa obveznika otvorenog kod banke, mjesto gdje je firma istaknuta, broj istaknutih firmi, mjesto gdje se

sredstva za igru nalaze, vrstu sredstava za igre i broj sredstava za igre.

Član 11.

(Rok za podnošenje prijave)

- (1) Prijava za razrez takse iz člana 10. ovog zakona podnosi se do kraja februara tekuće godine, prema stanju na dan prvog januara tekuće godine za koju se razrez vrši.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prijava za razrez takse iz člana 10. ovog zakona za 2022. godinu podnosi se do kraja aprila 2022. godine, prema stanju na dan prvog januara 2022. godine.
- (3) Promjene nastale poslije prvog januara tekuće godine, odnosno u toku godine, takseni obveznik je dužan prijaviti Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
- (4) Takseni obveznici iz člana 2. stav (1) tač. c), d), e), f), g) i h) ovog zakona dužni su najkasnije tri dana prije početka organiziranja muzike uživo, isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenja prostora na javnim mjestima, postavljanja uređaja za isplatu i naplatu gotovine, kao i svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera prijaviti Poreznoj upravi dan početka i dan završetka organiziranja muzike uživo, isticanja objava, oglasa i saopćenja, korištenja prostora na javnim mjestima i korištenje poslovnog prostora u kojem se priređuju klasične igre na sreću i posebne igre na sreću koje su definisane odredbama Zakona o igrama na sreću.

Član 12.

(Rok za plaćanje takse)

- (1) Taksu iz člana 2. tač. a) i b) ovog zakona obveznik takse plaća u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavljivanje takse.
- (2) Taksu iz člana 2. tač. c), d), e), f), g) i h) ovog zakona obveznik takse plaća u roku od pet dana od isteka sedmice u kojoj je nastala takse obaveza.

Član 13.

(Podnošenje prijave o obračunatim i plaćenim taksama)

- (1) Obveznik takse iz člana 2. tač. c), d), e), f), g) i h) ovog zakona dužan je Poreznoj upravi podnijeti prijavu o obračunatim i plaćenim taksama.
- (2) Prijava se podnosi do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 14.

(Provođenje postupka naplate takse)

- (1) Ukoliko takseni obveznik u propisanom roku ne uplati taksu, Porezna uprava će u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) po službenoj dužnosti provesti postupak naplate takse.
- (2) Porezna uprava će općinama dostavljati izvještaj o uplati taksenih obveza i to dva puta godišnje, za prvu polovinu tekuće godine do 31.07. i za drugu polovinu tekuće godine do 31.01. naredne godine.

POGLAVLJE IV POVRAT TAKSE

Član 15.

(Povrat pogrešno ili više uplaćene takse)

- (1) Obveznik od kojeg je taksa i kamata naplaćena, a koju nije bio dužan platiti ili je više uplatio, ima pravo na povrat.
- (2) Zahtjev za povrat se podnosi Poreznoj upravi koja je nadležna za utvrđivanje takse.
- (3) Porezna uprava je dužna da u roku od 20 dana odluči o zahtjevu.

Član 16.

(Primjena drugih zakona)

U dijelu razreza takse, naplate, zastare, povrata, kamata i ostalih poslova vezanih za taksu koji nisu regulisani ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

POGLAVLJE V NADZOR I KAZNE ODREDBE

Član 17.

(Nadzor nad primjenom zakona)

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Porezna uprava i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 18.

(Novčane kazne za pravna lica)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
 - a) ukoliko ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovog zakona,
 - b) ukoliko ne podnese prijavu ili ukoliko dostavi netačne podatke za razrez takse (član 10. ovog zakona),
 - c) ukoliko ne podnese prijavu u roku iz člana 11. ovog zakona,
 - d) ukoliko ne plati taksu u roku iz člana 12. ovog zakona i
 - e) ukoliko ne podnese prijavu o obračunatoj i plaćenju taksi u skladu sa članom 13. ovog zakona.
- (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

Član 19.

(Novčane kazne za fizička lica)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:
 - a) ukoliko ne istakne firmu u skladu sa članom 4. ovog zakona,
 - b) ukoliko ne podnese prijavu ili ukoliko dostavi netačne podatke za razrez takse (član zakona),
 - c) ukoliko ne podnese prijavu u roku iz člana 11. ovog zakona,
 - d) ukoliko ne plati taksu u roku iz člana 12. ovog zakona i
 - e) ukoliko ne podnese prijavu o obračunatoj i plaćenju taksi u skladu sa članom 13. ovog zakona.

POGLAVLJE VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

(Taksene obaveze do stupanja na snagu ovog zakona)

- (1) Taksene obaveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona izvršit će se u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su važile u momentu nastanka taksene obaveze.
- (2) Taksene obaveze iz Tarifnog broja 1. stav (1) Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) koje su nastale nakon objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-37/19 u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 11/21 od 10.02.2021. godine, neće se izvršavati.

Član 21.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

Član 22.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5583/22
22. februara 2022. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 64. sjednici održanoj 10.02.2022. godine, donijela je

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU
ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU
UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA**

I

Daje se saglasnost Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-02-13587-1/21 od 29.07.2021. godine, i važećim zakonskim propisima, izvrši popunu upražnjenih radnih mjesta, za koja nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva obzirom da su ista za ova radna mjesta planirana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu - razdjel Ministarstvo zdravstva, i to:

1. SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

- a) Šef odjeljenja za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS) 1 izvršilac,
- b) Viši stručni saradnik za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS) 1 izvršilac,
- c) Stručni saradnik za poslove evidencija - dokumentacije u oblasti zdravstva (VSS) 1 izvršilac,

2. SEKTOR ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE I JAVNE NABAVKE

- d) Pomoćnik (VSS) 1 izvršilac,
- e) Šef odjeljenja za javne nabavke (VSS) 1 izvršilac,
- f) Stručni savjetnik za javne nabavke (VSS) 1 izvršilac,
- g) Stručni saradnik za realizaciju javnih nabavki (VSS) 1 izvršilac,

3. SEKTOR ZA FARMACIJU

- h) Viši stručni saradnik za ostvarivanje dopunskih prava na medicinska sredstva RVI (VSS) 1 izvršilac.

II

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

- Rješenje broj 03-06-3-1066/06-V od 16.06.2009. na ime **Duran Balić**;
- Rješenje broj 03-06-3-1318/07-V od 13.03.2009. na ime **Boro Đolo**;
- Rješenje broj 03-06-3-346/06-V od 06.03.2009. na ime **Ismet Leto**;
- Rješenje broj 01-06-3-19-162/15 od 09.02.2015. na ime **prim. dr. sci. Zoran Trninić**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-550/11 od 14.11.2012. na ime **Ivan Boban**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-549/11 od 31.12.2012. na ime **Ivan Boban**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-514/11 od 06.08.2012. na ime **Damljan Sabljic**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-119/11 od 14.11.2012. na ime **Gordan Soldo**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-348/11 od 14.11.2012. na ime **Karmela Božić**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-153/11 od 14.11.2012. na ime **mr Branimir Arapović**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-152/11 od 14.11.2012. na ime **Dalibor Miličević**;
- Rješenje broj 01-06-3-1078-53/11 od 27.11.2012. na ime **Denis Petrić**;
- Rješenje broj 01-06-3-187-303/15 od 23.05.2016. na ime **Marijan Antunović**;
- Rješenje broj 01-06-3-19-292/15 od 16.02.2015. na ime **Sanja Bulić**;
- Rješenje broj 01-06-3-187-309/15 od 15.12.2015. na ime **Danijela Raić**;
- Rješenje broj 01-06-3-19-487/15 od 15.04.2015. na ime **Ante Čorić**;
- Rješenje broj 03-06-3-761 /06-V od 15.05.2009. na ime **Ivan Tomas**;
- Rješenje broj 03-06-3-681/06-V od 15.05.2009. na ime **Bojan Petrić**.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 02-49-379/18-1
18. ožujka/marta 2025. godine
Sarajevo

Ministar
Vedran Škobić, v. r.

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

512

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po predloženom ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Sarajevu u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 2. tačka 3. i "člana 21. Tarifni broj 3." Zakona o komunalnim taksama, te člana 2. tačka c) i člana 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih taksa, na osnovu člana IV.C.3.10. (4) i člana IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 18.2.2025. godine, donio je:

PRESUDU

Utvrđuje se da član 2. tačka 3. i član 23. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 14/06-Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18), u vrijeme važenja nisu bili u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđuje se da član 2. tačka c) i član 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih taksa ("Službene novine Kantona Sarajevo",

br.: 7/13 i 2/19), u vrijeme važenja nisu bili u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Obrazloženje

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Sarajevu (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) dana 20.12.2023. godine predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), ustavno pitanje u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti člana 2. tačka 3. i člana 21. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim taksama (u daljem tekstu: osporene odredbe Zakona, odnosno osporeni Zakon) i člana 2. tačka c) i člana 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih taksa (u daljem tekstu: osporene odredbe Odluke, odnosno osporena Odluka).

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je lice ovlašteno za predočavanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu Federacije.

2. Stranke u postupku

U skladu sa članom 39. stav 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudskom predmetu su: podnosilac zahtjeva, potom "AMONIQ" d.o.o. Zenica i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo finansija kao stranke u sudskom postupku pred podnosiocem zahtjeva, te Skupština Kantona Sarajevo i Opštinsko vijeće Centar, kao donosioci osporenih opštih akata.

3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima zahtjeva, pred podnosiocem zahtjeva je u toku upravni spor broj 09 0 U 045485 23 U, pokrenut po tužbi "AMONIQ" d.o.o. Zenica, protiv Rješenja tuženog Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija, broj 03-15-1103/18 (OP) od 29.9.2023. godine u upravnoj stvari ponovnog razreza komunalne takse za držanje sredstava (aparata, uređaja i opreme) za igre na sreću za 2011., 2012. i 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 189.000,00 KM.

U toku postupka u predmetnom upravnom sporu, kako navodi podnosilac zahtjeva, punomoćnik tužioca predložio je da se pred Ustavnim sudom Federacije "pokrene postupak za ocjenu ustavnosti" u kojem bi se utvrdilo da li su osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog, kako je u zahtjevu navedeno, podnosilac "smatra osnovanim, cijeneći da postoji mogućnost" da osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke nisu saglasne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Podnosilac zahtjeva ukazuje na to da je u tarifnim odredbama osporenog Zakona propisano da se komunalna taksa plaća za "držanje odnosno korištenje" sredstava za igre na sreću i to na godišnjem nivou, po komadu sredstva, odnosno uređaja ili aparata. Istovremeno, navodi da i osporena Odluka sadržava iste odredbe, kojim se razrađuju odredbe osporenog Zakona i da se istom takođe utvrđuje obaveza plaćanja komunalne takse za držanje odnosno korištenje sredstava za igru po komadu, a da se razrezivanje i plaćanje vrši jednom godišnje. S tim u vezi ističe da je u sličnim predmetima Ustavni sud Federacije već odlučivao svojim presudama br.: U-22/19 od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20), U-47/19 od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20), U-29/22 od 18.4.2023. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/23) i drugim. Pozivajući se na navedene presude ističe, da je Ustavni sud Federacije već zauzeo stajalište da ovakva novčana davanja, s obzirom na to da se plaćaju periodično, zapravo predstavljaju parafiskalne namete za čije utvrđivanje jedinice lokalne samouprave nemaju zakonsko ovlaštenje. Pored toga, kako dalje

ističe podnositelj zahtjeva, obaveza plaćanja ovakvih komunalnih taksi protivna je i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da odredbe propisa koje ih utvrđuju nisu u skladu sa ustavnim pravom na jednakost pred zakonom, jer se njima izdvajaju i obavezuju na plaćanje samo pojedine grupe privrednih subjekata na tržištu, a ne i svi ostali. Kako dalje dodaje, pored toga što se primjenom osporenih odredaba Zakona i osporenih odredaba Odluke stvara opšta nejednakost privrednih subjekata, ona se dalje nastavlja i unutar grupe privrednih subjekata koji su dužni plaćati komunalnu taksu, s obzirom da te odredbe utvrđuju različitu visinu plaćanja komunalne takse. Na taj način, u stvarnosti dolazi do velike razlike unutar kruga obaveznika primjene osporenih odredaba Zakona i osporenih odredaba Odluke. Na kraju ističe da smatra da su osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke suprotne odredbama "člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i članu 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima te odredbama Protokola 1.", pa predlaže Ustavnom sudu Federacije da donese presudu kojom će utvrditi da Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18) i Odluka o visini komunalnih taksa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/13) "u navedenom dijelu" nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je aktom broj U-61/23 dana 12.4.2024. i 1.8.2024. godine, a u skladu sa članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio od "AMONIQ" d.o.o. Zenica, Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva finansija, Skupštine Kantona Sarajevo i Opštinskog vijeća Centar, da kao stranke u postupku dostave odgovore na navode iz zahtjeva podnosioca.

4.1. U svom odgovoru od 7.5.2024. godine, punomoćnik Mirzeta Duljković, advokat iz Sarajeva, koja zastupa tužioca u upravnom sporu koji se vodi pred podnosiocem zahtjeva, ističe da se slaže sa podnosiocem zahtjeva u smislu da je potrebno ocijeniti ustavnost osporenih odredaba Zakona i osporenih odredaba Odluke pred Ustavnim sudom Federacije. Argumentacija iznesena u odgovoru može se sažeti u sljedećim tvrdnjama:

- da se primjenom osporenih odredaba Zakona i osporenih odredaba Odluke u stvarnosti uvodi obaveza oporezivanja stalnih sredstava za rad, s obzirom da se novčana naknada koja se plaća pod režimom predmetne takse odnosi na "sredstva za igru", odnosno na automate i uređaje nad čijom se direktnom upotrebom ostvaruje osnovna djelatnost tužioca u upravnom sporu;
- da su donošenjem i primjenom osporenih odredaba Zakona i Odluke njihovi donosioci ušli u normativnu oblast isključive nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koja je i donositelj Zakona o igrama na sreću;
- da je visina novčanog davanja proizašlog iz primjene osporenih odredaba Zakona i Odluke znatno veća od same vrijednosti tako oporezovane opreme;
- da su donosioci osporenih odredaba Zakona i Odluke njihovom primjenom uveli obavezu plaćanja novčanih obaveza samo jednom krugu privrednih subjekata koji se bave samo jednom vrstom djelatnosti, na koji način ih u stvarnosti diskriminiraju naspram svih ostalih privrednih subjekata na tržištu;
- da u stvarnosti naplata taksi proizašlih iz osporenih odredaba Zakona i Odluke nije zasnovana na bilo kakvoj protuusluži organa vlasti koju pruža obavezniku njenog plaćanja, a što je suština pravnog instituta takse;

- i da se primjenom osporenih odredaba Zakona i Odluke stvara diskriminacija subjekata na koje se odnosi te faktički uvodi nezakonita obaveza dvostrukog oporezivanja privrednih subjekata.

Osim toga, ističe da stajališta iznesena u odgovoru u potpunosti korespondiraju sa stavovima Ustavnog suda Federacije istaknutim u presudama ovog Suda br.: U-47/19 od 24.9.2020. godine, U-22/19 od 24.9.2020. godine, te U-29/22 od 18.4.2023. godine, prilikom čega i navodi dijelove navedenih presuda u onim segmentima koje smatra relevantnim za odlučivanje ovog suda.

Na kraju, predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da osporene odredbe Zakona i osporena odredba Odluke nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4.2. U odgovoru, odnosno izjašnjenju koje je 13.5.2024. godine dostavilo Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo finansija ističe se da Federacija Bosne i Hercegovine ima isključivu ustavnu nadležnost u sferi fiskalne politike, te donošenja propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije. Posebno se ukazuje na uvažavanje stavova koje je Ustavni sud Federacije zauzeo u nizu svojih presuda koje se odnose na osporavanje odredbi relevantnih zakona i odluka o taksama. U prilog tome se navode, pa i citiraju dijelovi obrazloženja iz Presude ovog suda broj U-47/19 od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20). Dalje, ukazuju da je članom 13. stav 1. tačka c) i stav 4. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22), data mogućnost jedinicama lokalne samouprave da u tačno određenim slučajevima donose propise kojima se uređuju naknade i takse, ali ne i porezi, odnosno bilo koje druge vrste prihoda koji ne spadaju u kategoriju prihoda za koje su im data ovlaštenja. Nadalje, na osnovu svojih ustavnih nadležnosti kantonalne skupštine su donijele svoje zakone o komunalnim djelatnostima, te su istima uredile način obavljanja i finansiranja komunalne privrede kao i ostala pitanja u pogledu svrsishodnog obavljanja komunalnih djelatnosti. Slijedom navedenog osnovano se postavlja pitanje da li se predmetnim postupanjem, u smislu dvostrukog regulisanja komunalnih naknada čini povreda člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana II/3. k) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno povreda prava na imovinu obaveznika plaćanja komunalnih taksi za držanje aparata za igre na sreću, pri čemu njihov karakter, osim što je evidentno da nema karakteristike takse u svojoj naravi, nije uopšte određen propisima kojima se utvrđuje njihova naplata, niti je istim propisima utvrđena njihova namjena, pa obaveznik plaćanja faktički nije upoznat sa razlogom njegovog terećenja, odnosno razlozima miješanja u njegovu imovinu i koji je javni interes takvog postupanja.

4.3. Skupština Kantona Sarajevo je dana 14.5.2024. godine, Ustavnom sudu Federacije dostavila odgovor na zahtjev, koji je utvrdila Zakonodavno-pravna komisija te Skupštine. U odgovoru se citiraju osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke i ističe da je osporenim odredbama Zakona propisan razrez komunalnih taksa za držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću) a ne priređivanje igara na sreću koje je, po njihovom mišljenju, regulisano Zakonom o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br.: 48/15 i 60/15). Smatraju da je zahtjev podnosioca neosnovan i da se osporenim odredbama Zakona ne narušava pravo poreznih obveznika na jednakost pred zakonom kako je to propisano članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju odgovora ističu da je donošenjem Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/22) prestao da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene

novine Kantona Sarajevo", br.: 14/06, - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i 28/18).

4.4. Opštinsko vijeće Opštine Centar je dana 15.8.2024. godine dostavilo traženi odgovor posredstvom Službe za privredu i poslovne prostore Opštine Centar. U odgovoru se najprije ističe, da je u članu 3. osporenog Zakona propisano da se "visina takse po predmetima i uslugama za čije korištenje se plaća taksa" utvrđuje opštinskim odlukama, s tim da visina istih ne može biti veća od visine utvrđene u Tarifi komunalnih taksi koja je sastavni dio osporenog Zakona. S tim u vezi navodi se da je Opštinsko vijeće Centar, polazeći od osporenog Zakona i u skladu s njim, na svojoj sjednici održanoj dana 31.1.2013. godine donijelo osporenu Odluku.

Nadalje se ukazuje na Presudu Ustavnog suda Federacije broj U-37/19 od 28.11.2020. godine, kojom je utvrđeno da tarifni broj 1. stav 1. osporenog Zakona nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Kako u odgovoru stoji "cijeneći sadržaj gore navedene presude" Skupština Kantona Sarajevo je donijela Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/22), čijim je stupanjem na snagu (25.2.2022. godine), osporeni Zakon prestao da važi. Sljedstveno tome je i Opštinsko vijeće Centar donijelo Odluku o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksa na području Opštine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/22), čijim je stupanjem na snagu prestala da važi osporena Odluka.

Predlaže se da Ustavni sud Federacije donese rješenje kojim se "odbacuje zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 2. tačka c) i člana 5. tarifni broj 3. osporene Odluke", jer osporeni akt nije na snazi.

Supsidijarno se predlaže da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom se zahtjev odbija, te se utvrđuje da je osporena Odluka u skladu sa Ustavom Federacije.

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član IV.C.3.10. (4)

Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.

Član IV.C.3.11.

Kad Vrhovni sud, ili kantonalni sud, u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajući zakon nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit će postupak i predočiti predmet Ustavnom sudu u skladu sa članom IV.C.10. (3).

Član III.4. 1)

Kantoni imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti. Posebno su nadležni za:

- 1) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član VI.4. c)

Opštinsko vijeće:

- c) donosi druge propise u izvršavanju opštinskih nadležnosti;

B. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22)

Član 3.

Raspodjela javnih prihoda

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Direkcija za ceste), kantona i jedinica lokalne samouprave.

Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se i iskazuje u budžetu: Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije), Direkcije za ceste, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Član 13. stav 1. tačka c) i stav 4.

Učešće jedinica lokalne samouprave u ostalim javnim prihodima

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz člana 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:

- c) naknade i takse u skladu sa propisima jedinica lokalne samouprave;

Opštinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i taksi u njihovoj nadležnosti.

C. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br.: 49/06 i 51/09)

Član 8. stav 3. alineja 20.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:

- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

Član 13. stav 1. i stav 2. alineja 4.

Organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave je opštinsko vijeće u opštini, a gradsko vijeće u gradu (u daljem tekstu: vijeće).

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:

- donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;

Član 36.

U zakonom propisanim okvirima, jedinice lokalne samouprave donose propise o naknadama i taksama, kao i provedbene propise o oporezivanju.

Član 37. stav 1. tačka a) alineje 1. i 2.

Jedinicama lokalne samouprave pripadaju prihodi:

- a) vlastiti prihodi:
 - porezi za koje jedinice lokalne samouprave samostalno određuju stopu u skladu sa zakonom,
 - lokalne takse i naknade čije iznose utvrđuje vijeće u skladu sa zakonom,

D. Zakon o igrama na sreću

("Službene novine Federacije BiH", broj 48/15)

Član 1.

Predmet zakona

Ovim zakonom uređuju se: uslovi, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, osnovni principi, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, osnivanje, oblik organizovanja, organi upravljanja i rukovođenje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Lutrija BiH), naknada za priređivanje igara na sreću i naknade od uplata za učešće u igrama na sreću, priređivanje igara na sreću putem interneta, nadzor, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Priređivanje igara na sreću na teritoriji Federacije realizuje se putem Lutrije BiH i pravnih lica registrovanih za priređivanje igara na sreću.

Član 7. stav 1.

Raspodjela dijela prihoda po osnovi naknada od igara na sreću

Prihodi ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću prihod su Federacije.

Član 8.

Priređivanje igara

Priređivanje igara na sreću je isključivo pravo Federacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Pravo priređivanja igara na sreću iz člana 4. ovog zakona Federacija prenosi na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva.

Druga pravna lica, registrovana za priređivanje igara na sreću na teritoriji Federacije, mogu pod uslovima predviđenim ovim zakonom, na osnovu odobrenja Ministarstva, priređivati igre iz člana 4. stav 3. ovog zakona.

Član 16.

Zabavne igre

Zabavne igre (pod kojima se smatraju igre na računarima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima) nisu igre na sreću u smislu ovog zakona.

Član 54.

Pravo priređivanja

Posebne igre na sreću u kasinima može priređivati:

- 1) Lutrija BiH pod uslovima predviđenim ovim zakonom,
- 2) Privredna društva registrovana za posebne igre na sreću sa sjedištem na teritoriji Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti posebnih igara na sreću u kasinima, na osnovu ovog zakona i odobrenja Ministarstva.

Na privredna društva iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 73.

Priređivači iz člana 54. stav 1. tačka 2. ovog zakona plaćaju jednokratnu naknadu za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinu u iznosu od 500.000,00 KM.

Naknada za produženje važenja odobrenja iznosi 200.000,00 KM.

Dokaz o uplati naknade iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

Član 74. st. 1., 2., 3. i 12.

Priređivači iz člana 54. stav 1. tačka 2. ovog zakona plaćaju godišnju naknadu po jednom kasinu u iznosu od 100.000,00 KM.

Naknada iz stava 1. ovog člana plaća se najkasnije do kraja godine za koju se ista plaća.

Svi priređivači igara na sreću u kasinima dužni su plaćati mjesečnu naknadu od prihoda igara na sreću koje priređuju. Mjesečna naknada za priređivanje igara u kasinima iznosi 5% od osnovice za obračun naknade iz stava 4. ovog člana, a uplaćuje se u korist budžeta Federacije, najkasnije desetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada iz stava 3. ovog člana plaća se za prethodni mjesec, najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 75.

Vrsta i obim kladioničkih igara

Kladioničke igre su posebne igre na sreću u kojima sudionici (igrači) u skladu sa pravilima igre pogađaju ishode različitih sportskih i drugih događaja sa neizvjesnim rezultatom kao što su:

- 1) klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja,
- 2) klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, muzičkih i sličnih takmičenja,
- 3) ostale neizvjesne događaje prema ponudi priređivača uz odobrenje Ministarstva.

Vrste i obim posebnih igara na sreću klađenja, kao i promjenu istih, odobrava Ministarstvo.

Član 76.

Pravo priređivanja

Kladioničke igre mogu priređivati:

- 1) Lutrija BiH pod uslovima utvrđenim ovim zakonom,
- 2) Privredna društva sa sjedištem na teritoriji Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti kladioničkih igara, na osnovu ovog zakona i odobrenja Ministarstva.

Član 91.

Naknade

Za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara na sreću priređivač iz člana 76. stav 1. tačka 2. ovog zakona plaća sljedeće naknade:

- 1) za izdavanje odobrenja za rad - 150.000,00 KM;
- 2) za produženje važenja odobrenja iznosi - 50.000,00 KM;
- 3) za otvaranje svakog novog uplatnog mjesta - 10.000,00 KM;
- 4) za preseljenje uplatnog mjesta na novu lokaciju na teritoriju druge opštine - 5.000,00 KM.

Dokaz o uplati naknade iz stava 1. tač. 1. do 4. ovog člana, dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

Član 92.

Osim naknada iz člana 92. ovog zakona, priređivač iz člana 76. stav 1. tačka 2. ovog zakona ima obavezu plaćanja naknade za postavljanje uređaja za priređivanje klađenja koji koristi sistem RNG iz člana 78. stav 1. ovog zakona, u iznosu od 300,00 KM mjesečno po svakom uplatnom mjestu.

Naknadu iz stava 1. ovog člana plaćaju se najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, računajući od dana dobivanja odobrenja za instaliranje uređaja.

Priređivači su dužni prilikom svake uplate za sudjelovanje u igrama klađenja na događaje iz člana 75. ovog zakona, da na ime naknade za priređivanje igara na sreću klađenja, na teret igrača obustave 5% od svake pojedinačne uplate igrača.

Sredstva obustavljena na ime naknade iz stava 3. ovog člana, u iznosu od 5% od osnovice koju čini zbir svih pojedinačnih uplata koje u toku mjeseca uplaćuju igrači na uplatnim mjestima putem terminala i putem SMS-a, prema pravilima igre odobrenim od Ministarstva, priređivači su dužni uplatiti u korist budžeta Federacije BiH.

Naknada iz stava 4. ovog člana plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Zabranjen je obračun i naplata bilo koje vrste manipulativnih troškova prilikom zaprimanja uplata igrača na uplatnim mjestima i terminalima.

Član 94.

Igre na sreću automatima i pravo priređivanja

Igre na sreću na automatima mogu priređivati:

- 1) Lutrija BiH pod uslovima utvrđenim ovim zakonom,
- 2) Privredna društva sa sjedištem na teritoriji Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti igara na sreću na automatima, na osnovu ovog zakona i odobrenja Ministarstva.

Igre na sreću na automatima mogu se pod uslovima propisanim ovim zakonom, priređivati i sezonski u neprekidnom

razdoblju od najmanje četiri do najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, i to najviše u dva automat kluba.

Član 106.

Za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima prilikom otvaranja prvog posebnog automat kluba priređivač iz člana 95. stav 1. tačka 2. plaća naknadu u iznosu od 150.000,00 KM.

Za otvaranje svakog novog posebnog automat kluba plaća se naknada u iznosu 100.000,00 KM.

Naknada za produženje važenja odobrenja iznosi 25.000,00 KM.

Dokaz o uplati naknade iz st. 1., 2. i 3. ovog člana dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

Član 107.

Osim naknada iz člana 107. ovog zakona, priređivači iz člana 95. stav 1. tačka 2. ovog zakona plaćaju naknade za svaki postavljeni automat 1.000,00 KM po automatu.

Svi priređivači igara na sreću na automatima su dužni u korist budžeta Federacije BiH uplatiti i mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od osnovice iz stava 3. ovog člana.

Osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbir dnevnih obračuna svih automata.

Osnovica za dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanjuje za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Automati s više sjedećih mjesta smatraju se jednim automatom i za njih se vodi poseban dnevni obračun.

Naknada iz stava 2. ovog člana plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknade iz stava 1. ovog člana plaćaju se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja iz člana 105. ovog zakona, odnosno podnošenja zahtjeva za odobravanje instaliranja svakog novog automata za igre na sreću.

E. Ispravak Zakona o igrama na sreću (objavljenog na bosanskom jeziku)

("Službene novine Federacije BiH", broj 60/15)

U članu 92. riječi: "iz člana 92. ovog zakona" zamijeniti riječima: "iz člana 91. ovog zakona".

U članu 106. u stavu 1. u trećem redu, riječi: "iz člana 95. stav 1. tačka 2." zamijeniti riječima: "iz člana 94. stav 1. tačka 2.".

U članu 107. u stavu 1. riječi: "iz člana 107. ovog zakona, priređivači iz člana 95. stav 1. tačka 2. ovog zakona" zamijeniti riječima: "iz člana 106. ovog zakona, priređivači iz člana 94. stav 1. tačka 2. ovog zakona"; u stavu 6. u drugom redu riječi: "iz člana 105. ovog zakona," zamijeniti riječima: "iz člana 104. ovog zakona,".

F. Zakon o komunalnim taksama (Prečišćeni tekst)

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06)

Član 2. stav 1. tačka 3. **Osporena odredba**

Takse se plaćaju za:

3. držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.),

Član 23.

Tarifni broj 3. **Osporena odredba**

Za držanje, sredstava za igru, plaća se godišnje po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu taksa koja ne može biti veća od:

- | | |
|--|-------|
| 1. Na bilijar stolove, flipere, automate, pikado i dr. sredstva za igre gdje je dobitak isključivo | 800 |
| 2. na aparate koji donose novac | 2.000 |

Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati koji tokom igre omogućuju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.

Ako se sredstva za igru počnu koristiti u drugom polugodištu, propisana taksa se umanjuje za 50%.

G. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/07)

Član 6.

U članu 23. Tarifni broj 3. stav 1. iza riječi "držanje" dodaje se zarez i riječi: "odnosno korištenje" i u tački 1. iza riječi "isključivo" dodaju se riječi: "u određenom broju igara", a stav 3. mijenja se i glasi:

"Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu za sredstva za igru zatečenu na korištenju taksenog obaveznika na dan 01. januara godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za sredstva za igru koja su se počela koristiti, odnosno držati, u toku godine u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine."

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/12)

Član 1.

U Zakonu o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07 i 2/08), u članu 2. tačka 5. briše se.

H. Zakon o komunalnim taksama

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/22)

Član 21.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/12).

Član 22.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

I. Odluka o visini komunalnih taksa

("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 7/13 i 2/19)

Član 2. stav 1. tačka c) **Osporena odredba**

Takse se plaćaju za:

- c) držanje, odnosno korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.),

Član 5. **Osporena odredba**

Tarifni broj 3.

- 1) Za držanje, odnosno korištenje sredstava za igru, po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu plaća se godišnja taksa na:

a) bilijar stolove, flipere, automate, pikado i dr. sredstva za igre gdje je dobitak isključivo u određenom broju igara	800 KM
b) aparate koji donose novac	2.000 KM
- 2) Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati koji tokom igre omogućuju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.
- 3) Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu za sredstva za igru zatečena na korištenju taksenog obaveznika na dan 01. januara godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za sredstva za igru koja su se počela

koristiti, odnosno držati, u toku godine u visini koja odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine.

J. Odluka o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Opštine Centar Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/22)

Član 17.

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini komunalnih taksi Opštine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 7/13 i 2/19).

Član 19.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Centar Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

5. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presude br.: U- 37/19 od 20.11.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/21), U-47/19 od 12.3.2024. godine od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20) i U-29/22 od 18.4.2023. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/23).

6. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Nakon razmatranja zahtjeva, dostavljenih odgovora na zahtjev i cjelokupne dokumentacije u spisu ovog predmeta, u svjetlu relevantnog prava i uzimajući u obzir ustavnosudsku praksu ovog suda, utvrđeno je kako slijedi.

U smislu člana IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten za predočavanje ustavnog pitanja pred Ustavnim sudom Federacije. Riječ je o pitanju, koje se pojavilo kao prethodno pravno pitanje u upravnom sporu koji se vodi pred podnosiocem zahtjeva, o čemu je detaljnije rečeno u tački 3. obrazloženja ove presude.

Odredbom člana 2. tačka 3. osporenog Zakona propisano je da se komunalna taksa, pored ostalog, plaća za držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i sl.), i "aparata koji donose novac", a pratećim tarifnim brojem propisana je maksimalna visina te takse i to "godišnje, po jednom komadu, odnosno predmetu i aparatu". Međutim taj tarifni broj 3. kao uostalom i svi ostali tarifni brojevi, nisu sadržani u članu 21. osporenog Zakona kako to pogrešno navodi podnosilac zahtjeva, već su sadržani u njegovom članu 23. Sem toga, član 21. ima samo jedan stav, pa se navodi podnosioca zahtjeva u kojima on parafrazira stavove 1., 2. i 3. evidentno ne mogu odnositi na član 21. već jedino na član 23. koji doista ima tri stava, čija sadržina pritom korespondira sa navodima i argumentacijom podnosioca zahtjeva. Stoga, kada podnosilac, predlažući petit presude, traži da Ustavni sud Federacije ogłosi neustavnim osporeni Zakon "u navedenom dijelu", to se, uzimajući u obzir njegove navode i argumentaciju, može odnositi samo na član 2. tačku 3. i član 23. tarifni broj 3. osporenog Zakona, te su u ovoj presudi osporene odredbe tako i označene.

Ustavni sud Federacije je nadalje utvrdio, da su i osporeni Zakon i osporena Odluka prestali da važe stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/22), odnosno stupanjem na snagu nove Odluke o utvrđivanju kriterija i visine komunalnih taksi na području Opštine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/22). Uprkos tome, kako se u ovom ustavnosudskom predmetu radi o predočenom ustavnom pitanju, osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke i dalje su u ovom predmetu bile relevantne, jer je Ustavni sud Federacije imao odlučiti o njihovoj ustavnosti u vrijeme njihovog važenja.

Dakle odredbom člana 2. tačka 3. osporenog Zakona utvrđena je obaveza plaćanja takse za držanje "sredstava za igru" (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, i sl.) i "aparata koji donose novac". Visina ove takse ne može biti veća od one utvrđene u članu 23. tarifni broj 3. osporenog Zakona (ovisno o vrsti igara i broju aparata odnosno uređaja), a "razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu".

Ovakav koncept slijedi i osporena Odluka. Naime članom 2. tačka c) propisano je plaćanje takse za držanje, odnosno korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i sl.) i "aparata koji donose novac", a pratećim tarifnim brojem (član 5. tarifni broj 3.) utvrđena je visina ove takse "po jednom komadu, odnosno predmetu ili aparatu" i to na godišnjem nivou. Propisani su maksimalni iznosi koje u gore pomenutim odredbama dozvoljava osporeni Zakon.

Očigledno je da i osporeni Zakon i osporena Odluka u navedenim odredbama, pod nominacijom takse propisuju periodična (godišnja) novčana davanja odnosno obaveze, a to je ključno obilježje koje se u finansijskoj teoriji pripisuje porezima, a ne taksama. Naprotiv, esencijalno obilježje takse/pristojbe je u finansijskoj teoriji jednokratnost naplate, koja uz to predstavlja naknadu za uslugu koju pružaju nadležni organi vlasti. Dakle ove se parafiskalne namete ne može podvoditi pod nominaciju takse/pristojbe, a pogotovo je bez ikakvog osnova i pojmovno proturječno podvoditi ih još i po pod nominaciju *komunalne* takse.

Ustavni sud Federacije je donio niz odluka u kojima je utvrdio neustavnost ovakvih propisa na opštinskom nivou, uslijed njihove direktne protivnosti ustavnim odredbama člana III.1. b) i c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine o isključivoj nadležnosti Federacije. Najprije u sferi ekonomske politike, pošto su porezi bazično sredstvo ekonomske politike, ali jednako i u sferi donošenja propisa o finansijama i finansijskim institucijama i sferi fiskalne politike, pa se u tom smislu ovdje upućuje na odgovarajuću argumentaciju u ranijim odlukama ovog suda koje se na to odnose, od kojih su neke navedene u tački 6. ovog obrazloženja. Kada su u pitanju opštinski propisi kojima se propisuju novčana davanja koja imaju karakter poreza, kao što je ovdje slučaj sa osporenom Odlukom, njihova protivnost gore navedenim ustavnim odredbama je neupitna. Opštine, kao jedinice lokalne samouprave jednostavno nemaju ovlaštenje propisivati takva novčana davanja, ma pod kojom nominacijom.

S druge strane, nesporno ustavno ovlaštenje kantona iz člana III.4.1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem oni imaju nadležnost za "finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima" je relativno, jer se ne može izdvojiti iz cjelokupnog ekonomsko-političkog konteksta i posmatrati izolovano, već naprotiv, u sklopu jedinstvene fiskalne i ekonomske politike Federacije, koja je u sferi igara na sreću artikulirana Zakonom o igrama na sreću. Kada se ima u vidu karakter tog Zakona, koji je u ovoj oblasti *lex specialis*, kada se ima u vidu šta je sve njime regulisano, kada se imaju u vidu njegova struktura, sistematičnost i obuhvat, posebno u dijelu u kojem se propisuju razne vrste naknada, među kojima i one koje očito imaju karakter oporezivanja i kada se tome doda i to da je dobit koju ostvaruju priređivači igara na sreću oporezovana Zakonom o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br.: 15/16 i 15/20), može se sa sigurnošću zaključiti da je sa ova dva zakona Federacija "zaokružila" fiskalnu politiku u sferi igara na sreću. Stoga Ustavni sud Federacije smatra da to ne ostavlja prostor za jednostrano i nekoordinirano zakonodavno djelovanje kantonalnih zakonodavaca u toj oblasti.

Uz to i u prilog tome Ustavni sud Federacije primjećuje, da su i u osporenom Zakonu i u osporenoj Odluci takse propisane ne samo za držanje i korištenje "predmeta i aparata" namijenjenih za tzv. zabavne igre, kao što su bilijar stolovi, fliperi, automati, pikado i "druga sredstva za igre gdje je dobitak isključivo u

određenom broju igara" (član 23. tarifni broj 3. tačka 1. osporenog Zakona, odnosno član 5. tarifni broj 3. tačka a) osporene Odluke), već i za držanje i korištenje "aparata koji donose novac" (član 23. tarifni broj 3. tačka 2. osporenog Zakona, odnosno član 5. tarifni broj 3. tačka b) osporene Odluke).

U ovom drugom slučaju se naime radi o kategoriji "igara na sreću", a to znači da su i donosilac osporenog Zakona i donosilac osporene Odluke ušli u domen regulacije Zakona o igrama na sreću kojim je ova materija cjelovito uređena na području Federacije Bosne i Hercegovine. To što ovaj Zakon koristi izraz "igre na sreću" i "priređivanje igara na sreću", a osporeni Zakon i osporena Odluka propisuju komunalnu taksu "za držanje i korištenje aparata koji donose novac", samo je terminološka, ali ne i kategorijalna, odnosno pojmovna razlika. Jer, igre na sreću mogu "priređivati" oni subjekti koji su vlasnici ili posjednici "aparata koji donose novac", što znači da i Zakon o igrama na sreću i osporeni akti u ovom ustavnosudskom predmetu zapravo imaju iste adresate, a to su pravna lica koja na osnovu Zakona o igrama na sreću i odobrenja Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, imaju pravo priređivati igre na sreću.

Prema tome, ne samo da su donosioci osporenog Zakona i osporene Odluke donijeli propise koji, zbog prekoračenja ovlaštenja nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine kako je to gore već istaknuto, već su donoseći takve propise ušli u regulativnu sferu federalnog Zakona o igrama na sreću, prema kojem je priređivanje igara na sreću isključivo pravo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovakav stav se dakako odnosi i na opštinske propise, *in concreto* na osporenu Odluku. Naime odredbama člana 37. stav 1. tačka a) alineja druga Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da jedinicama lokalne samouprave pripadaju vlastiti prihodi od lokalnih taksi i naknada čije iznose utvrđuje opštinsko vijeće u skladu sa zakonom. Ali propisivanje vrste i visine komunalne takse od strane jedinica lokalne samouprave moralo bi pritom biti u skladu sa zakonom koji je donesen na državnom ili federalnom nivou, kojim su utvrđeni parametri za utvrđivanje vrste i visine komunalne takse i koji ovlašćuje jedinice lokalne samouprave da na osnovu tih parametara utvrđuju vrste i visinu komunalne takse. Jedino na taj način moguće je uspostaviti sistem naplate taksi koji neće biti proizvoljan i koji neće imati parafiskalni karakter.

Iz svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko Milićević, prof. dr. Edin Muminović, Branimir Orašanin, dr. sc. Kata Senjak, Ajša Softić i mr. sc. Alen Taletović, sudije Suda.

Broj U-61/23	Predsjednica
18. februara 2025. godine	Ustavnog suda Federacije
Sarajevo	Bosne i Hercegovine
	Aleksandra Martinović, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po predloženoj ustavnoj žalbi Kantonalnog suda u Sarajevu u svezi s utvrđivanjem ustavnosti članka 2. tačka 3. i "članka 21. Tarifni broj 3." Zakona o komunalnim pristojbama, te članka 2. tačka c) i članka 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih pristojbi, na temelju članka IV.C.3.10. (4) i članka IV.C.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 18.2.2025. godine, donio je

PRESUDU

Utvrđuje se da članak 2. tačka 3. i članak 23. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim pristojbama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08, 31/12, 36/12 i

28/18), u vrijeme važenja nisu bili sukladni sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Utvrđuje se da članak 2. tačka c) i članak 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih pristojbi ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/13 i 2/19), u vrijeme važenja nisu bili sukladni sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Obrazloženje

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Sarajevu (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) dana 20.12.2023. godine predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), ustavno pitanje u svezi s utvrđivanjem ustavnosti članka 2. tačka 3. i članka 21. Tarifni broj 3. Zakona o komunalnim pristojbama (u daljnjem tekstu: osporene odredbe Zakona, odnosno osporeni Zakon) i članka 2. tačka c) i članka 5. Tarifni broj 3. Odluke o visini komunalnih pristojbi (u daljnjem tekstu: osporene odredbe Odluke, odnosno osporena Odluka).

U smislu članka IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je osoba ovlaštena za predočavanje ustavnog pitanja Ustavnom sudu Federacije.

2. Stranke u postupku

Sukladno s člankom 39. stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudbenom predmetu su: podnositelj zahtjeva, potom "AMONIQ" d.o.o. Zenica i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija kao stranke u sudbenom postupku pred podnositeljem zahtjeva, te Skupština Kantona Sarajevo i Općinsko vijeće Centar, kao donositelji osporenih općih akata.

3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima zahtjeva, pred podnositeljem zahtjeva je u tijeku upravni spor broj 09 0 U 045485 23 U, pokrenut po tužbi "AMONIQ" d.o.o. Zenica, protiv Rješenja tuženog Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, broj 03-15-1103/18 (OP) od 29.9.2023. godine u upravnoj stvari ponovnog razreza komunalne pristojbe za držanje sredstava (aparata, uređaja i opreme) za igre na sreću za 2011., 2012. i 2013. godinu, u ukupnom iznosu od 189.000,00 KM.

U tijeku postupka u predmetnom upravnom sporu, kako navodi podnositelj zahtjeva, punomoćnik tužitelja predložio je da se pred Ustavnim sudom Federacije "pokrene postupak za ocjenu ustavnosti" u kojem bi se utvrdilo da li su osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog, kako je u zahtjevu navedeno, podnositelj "smatra utemeljenim, cijeneći da postoji mogućnost" da osporene odredbe Zakona i osporene odredbe Odluke nisu suglasne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Podnositelj zahtjeva ukazuje na to da je u tarifnim odredbama osporenog Zakona propisano da se komunalna pristojba plaća za "držanje odnosno korištenje" sredstava za igre na sreću i to na godišnjoj razini, po komadu sredstva, odnosno uređaja ili aparata. Istovremeno, navodi da i osporena Odluka sadržava iste odredbe, kojim se razrađuju odredbe osporenog Zakona i da se istom također utvrđuje obveza plaćanja komunalne pristojbe za držanje odnosno korištenje sredstava za igru po komadu, a da se razrezivanje i plaćanje vrši jednom godišnje. S tim u svezi ističe da je u sličnim predmetima Ustavni sud Federacije već odlučivao svojim presudama br. U-22/19 od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20), U-47/19 od 24.9.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/20), U-29/22 od 18.4.2023. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/23) i drugim. Pozivajući se na navedene presude ističe, da je

С обзиром на наведено, имајући у виду надлежност Уставног суда Федерације, утврђено је Мишљење као у изреци.

Ово мишљење Уставни суд Федерације донио је у саставу: Александра Мартиновић, председница Суда, Весна Будимир, Мирјана Чучковић, Мирко Милићевић, проф. др Един Муминовић, Иренимир Орашанин, др сц. Ката Сењак, Ајша Софтић и др сц. Ален Талетовић, судије Суда.

Председница

Број У-6/25
9. априла 2025. године
Сарајево

Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
Александра Мартиновић, с. р.

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине, одлучујући о захтјеву замјеника Премијера Федерације Босне и Херцеговине Тонија Кралевића, за давање Мишљења у вези са примјеном ставова Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине утврђених у пресудама тог суда у односу на комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму, у смислу члана IV.B.3.7.d. (III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, на сједници Суда без јавне расправе одржаној дана 9.4.2025. године утврдио је слjedeће

МИШЛЈЕНЈЕ

У складу са коначним и обавезујућим одлукaма Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине обавеза плаћања комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, те сходно томе, од дана објаве овог Мишљења у "Службеним новинама Федерације БиХ", сви долје наведени органи дужни су поступати у складу са овим мишљењем. Ово се једнако односи и на прописе који нису били предмет оцјене уставности.

Од дана објаве Мишљења у "Службеним новинама Федерације БиХ":

- а) Кантоналне скупштине, градска и општинска вјећа на територији Федерације Босне и Херцеговине које прописују обавезу плаћања комуналне таксе/накнаде за истакнутог фирму дужни су у разумном року из својих прописа уклонити одредбе којима се прописује комунална такса/накнада на истакнуту фирму и утврђује обавеза плаћања комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму.
- б) Сви органи управе и судови у Федерацији Босне и Херцеговине, дужни су приликом одлучивања о обавези плаћања комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму, поступати у складу са овим мишљењем и не примјенјивати пропис којим се утврђује обавеза плаћања комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму.

Мишљење објавити у "Службеним новинама Федерације БиХ" и службеним гласилима кантона у Федерацији Босне и Херцеговине.

Образложење

1. Подносилац захтјева и предмет захтјева

Замјеник Премијера Федерације Босне и Херцеговине Тони Кралевић (у даљем тексту: подносилац захтјева), у складу са чланом IV.B.3.7.d.(III) Устава Федерације Босне и Херцеговине, поднио је дана 6.3.2025. године Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације) захтјев за давање Мишљења, број 02/2-02-24/2025 од 6.3.2025. године (у даљем тексту: захтјев), у вези са, како наводи, примјеном ставова Уставног суда Федерације изречених у пресудама тог суда и надлежности за комуналне таксе.

2. Битни наводи захтјева

Подносилац захтјева наводи да је Уставни суд Федерације по захтјевима овлашћених подносилаца доносио одлуке у којима је утврђивао да ли су поједине одредбе закона или неког другог

прописа који доносе органи власти у Федерацији Босне и Херцеговине у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине. Према Уставу Федерације Босне и Херцеговине донесене одлуке Суда су коначне и обавезујуће за све субјекте на које се оне односе. У конкретном случају ради се о одлукaма које су донесене од стране општинских вјећа, а којима је утврђена обавеза наплате комуналне таксе на истакнуту фирму у различитим износима на мјесечном, односно годишњем нивоу. Неке од тих одлука цијенио је Уставни суд Федерације и утврдио неуставност. У складу са наведеним, Федерално министарство финансија/Федерално министарство финансија је Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Порезна управа) доставило допис број 05-02-4-10004/24-1 од 9.12.2024. године гдје је наведено: "Kад је у питању поступање Порезне управе у вези задужења такси на истакнуту фирму за 2025. годину, иста ће наставити са активностима као и до сада, а уколико дође до промјене, овај орган ће вас благовремено обавијестити". Наведени допис се може тумачити само на начин да организацијске јединице Порезне управе могу вршити контролу комуналних такси по одлукaма које су донесене од стране општинских вјећа које су на снази и које одредбе Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине није прогласио неуставним. Одредбе одлука које су проглашене неуставним не могу се примјенјивати, а самим тим не може се наплаћивати ни комунална такса на истакнуту фирму. У сврху наведеног указује на ставове Уставног суда Федерације изнесене у Пресуди број У-12/23 од 22.11.2023. године ("Службене новине Федерације БиХ", број 100/23).

Услијед устaљене континуиране праксе јединица локалне самоуправе, након што се одређене одлуке о комуналним тaксaма огласе неуставним, услијед прописивања различите висине годишње комуналне таксе за истакнуту фирму по критерију дјелатности, доносе се и даље нове одлуке о комуналним тaксaма у којима се такође, по истом принципу прописују различите висине годишње комуналне таксе за истакнуту фирму по критерију дјелатности.

У оквиру захтјева достављен је и списак пресуда Уставног суда Федерације којим су поједини прописи проглашени неуставним, а на које се односе упити из захтјева, било да су предмет оцјене уставности биле одлуке о комуналним тaксaма или закони о комуналним тaксaма.

Поред тога, наводи да је проблематика комуналних такси додатно закомплицирана, јер постоје пресуде два уставна суда (Уставног суда Федерације и Уставног суда Босне и Херцеговине) који имају супротан став по питању да ли је пропис Сoцијалистичке Републике Босне и Херцеговине, односно Закон о комуналним тaксaма ("Службени лист СР БиХ", бр. 21/77, 35/88 и 26/89) још увијек на снази. Наиме, Уставни суд Босне и Херцеговине је својом Одлуком о допустивости и меритуму број У-11/23 од 18.1.2024. године ("Службени гласник БиХ", број 12/24 и "Службене новине Федерације БиХ", број 17/24) огласио неуставним одређене одредбе наведеног Закона, при чему је наглашено да је исти у примјени, док је са друге стране Уставни суд Федерације својом Пресудом број У-12/23 од 22.11.2023. године утврдио да исти Закон није на снази.

Слиједом свега наведеног, тражи се додатно изјашњење од Уставног суда Федерације у смислу даљег исправног поступања и утјецају донесених одлука које су донјела општинска вјећа, а поједине одредбе су проглашене неуставним, на одлуке којима су утврђене комуналне таксе/накнаде на истакнуту фирму, али чија уставност није цијенјена.

3. Relevantно право

A. Устав Федерације Босне и Херцеговине

Члан IV.B.3.7.d. (III)

Осим ако овим Уставом није другачије утврђено:

(d) Замјеници Премијера надлежни су за:

(III) одлучивање да ли ће затражити мишљење Уставног суда; и

Član IV.C.1.2.

Svi organi vlasti izvršavat će i pomagati u izvršavanju presuda i rješenja svih sudova navedenih u ovom ustavu.

Član IV.C.3.12. b) i c)

Odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, osobito ako:

- b) Sud utvrdi da neki zakon ili pak prijedlog zakona ili drugi propis Federacije, nekog od kantona, grada ili bilo koje opštine nije u skladu sa ovim ustavom, takav zakon ili drugi propis neće se primjenjivati i ne stupa na snagu, ukoliko se ne izmijeni na način koji odredi Sud, ili pak dok Sud ne odredi neke prijelazne mjere, koje ne mogu biti na snazi duže od šest mjeseci.
- c) Sud odlučuje u nekom ustavnom pitanju predočenom po članu IV.C.10 (3), njegova odluka obavezujuća je za sud koji je predočio dotično pitanje u vezi sa postupkom tokom kojega se ono javilo, te ima isti učinak kao u (b).

B. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10, 18/16, 26/23 i 37/24)

Član 39. stav 1.

Ustavni sud donosi presude, rješenja i mišljenja.

Član 61. st. 1. i 2.

Odluke suda su konačne i obavezujuće.

Svi organi vlasti u Federaciji dužni su, u okviru svojih nadležnosti, provoditi odluke Suda.

4. Sudska praksa Ustavnog suda Federacije

Presude Ustavnog suda Federacije br. U-12/23 od 22.11.2023. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 100/23), U-16/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/24), U-31/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/24), U-3/24 od 16.4.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/24) i U-13/24 od 23.1.2025. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/25).

5. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Zahtjev za davanje mišljenja podnio je Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa članom IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine su ovlašteni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog suda Federacije.

Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u konkretnom predmetu radi o tumačenju pravne prirode dejstva odluka ovog suda, tako da ne postoji druga strana u postupku.

Konkretno, zahtjev za davanje mišljenja se, prema navodima podnosioca zahtjeva, odnosi na pravne posljedice stavova Ustavnog suda Federacije koji se odnose na pravnu prirodu i obavezu plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu u odnosu na one odluke jedinica lokalne samouprave u kojima je propisana obaveza plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu, koje su na snazi i čija ustavnost nije cijenjena, te dalje postupanje nadležnih organa u vezi sa naprijed navedenim.

Ustavni sud Federacije je, postupajući u okvirima svoje ustavne nadležnosti, bilo u postupcima utvrđivanja ustavnosti, ili u postupcima po predočenim ustavnim pitanjima, rješavao brojne predmete iz oblasti propisivanja komunalne takse na istaknutu firmu. Imajući u vidu veliki porast zahtjeva iz ove oblasti, te "šarolikost" u načinu i razlozima za postavljanje istih, kao i različitih kriterija na osnovu kojih se propisuju takva novčana davanja, kako god da su označena, te u određivanju njihovih visine, a uzimajući u obzir relevantno pravo, dosadašnju ustavnosudsku praksu, te uporedno pravo, Ustavni sud Federacije je na 378. sjednici održanoj dana 12.3.2024. godine dodatno precizirao stav

Suda pri odlučivanju u predmetima ove vrste, kako bi se isti rješavali na jedinstvenom pravnom osnovu i na jednoobrazan način. U vezi sa navedenim upućujemo na obrazloženja u presudama ovog suda, br. U-16/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/24), U-31/23 od 12.3.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/24), U-3/24 od 16.4.2024. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/24) i U-13/24 od 23.1.2025. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/25). Isti stav po pitanju pravne prirode komunalne takse na istaknutu firmu zauzeo je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Odluci o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-11/23 od 18.1.2024. godine (v. tač. 37., 38. i 39. navedene Odluke).

Dakle, Ustavni sud Federacije je u naprijed navedenim presudama izričito utvrdio da je suprotno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine utvrđivanje obaveze plaćanja takse/naknade na istaknutu firmu.

Takođe, Ustavni sud Federacije je na nastavku 304. sjednice održanom 21.11.2019. godine, u pogledu pravnog dejstva mišljenja koje donosi ovaj sud, između ostalog, utvrdio da u smislu odredbi člana IV.C.3.12. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine odluke Ustavnog suda konačne su i obavezujuće, a članom 39. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10, 18/16, 26/23 i 37/24) je propisano da Ustavni sud Federacije donosi presude, rješenja i mišljenja. Imajući u vidu ustavni kapacitet za pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom Federacije, pri čemu su zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine ovlašteni za podnošenje zahtjeva za davanje mišljenja, a ne i zahtjeva za ocjenu ustavnosti, direktne pravne posljedice su unekoliko drugačije, na način da se po zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti u slučaju da ovaj sud donese odluku (presudu) kojom se utvrđuje neustavnost određenog propisa ili odredbe nekog propisa, od dana objavljivanja u službenim glasilima, isti ne primjenjuje, odnosno ne stupa na snagu osim ukoliko se izmijeni na način koji propiše Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rješenja. U slučaju kada Ustavni sud Federacije odlučuje po zahtjevu za davanje mišljenja, ustavna i pravna posljedica istog je da, imajući u vidu stav i mišljenje u svakom konkretnom slučaju, ukoliko je utvrđeno da je akt, propis, pojedina odredba propisa, bilo u proceduralnom, bilo u sadržajnom smislu ocijenjena na način da je u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, organ koji je donio takav akt, propis i dr. je dužan u razumnom roku otkloniti utvrđene propuste i donijeti akt, propis i dr. u skladu sa mišljenjem ovog suda. Od dana objave odluke (mišljenja) u službenim glasilima, taj organ koji je dužan da postupi po konačnoj i obavezujućoj odluci Ustavnog suda Federacije, dužan je suzdržati se od njegove primjene do otklanjanja utvrđenih neustavnosti.

Kada su u pitanju odluke jedinica lokalne samouprave, kao i odredbe Zakona o komunalnim taksama/naknadama koje donose kantonalne skupštine, ili bilo koji drugi organ vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a kojima se propisuje obaveza plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu, a koje odredbe su i dalje na snazi jer nisu bile predmet utvrđivanja ustavnosti u postupku pred ovim sudom, potrebno je da nadležni kantonalni i opštinski/gradski organi vlasti, u razumnom roku, predmetne propise izmijene na način da iz istih brišu odredbe koje se odnose na obavezu plaćanja komunalne takse/naknade na istaknutu firmu. Takođe, svi nadležni organi (Porezna uprava, sudovi i dr.) koji su u obavezi da primjenjuju i sprovode te propise, dužni su ih ne primjenjivati od dana objave ovog mišljenja u službenom glasilu, odnosno postupati sukladno ovom mišljenju.

U odnosu na navode podnosioca zahtjeva u vezi sa, prema njegovom mišljenju, oprečnim stavovima utvrđenim u odlukama Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po pitanju da li je propis Socijalističke Republike Bosne i

Hercegovine, odnosno Zakon o komunalnim taksama ("Službeni list SR BiH", br. 21/77, 35/88 i 26/89) još uvijek na snazi, potrebno je istaći sljedeće.

Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je predmetni Zakon cijenio u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine za što i jeste nadležan, pa je tako Odlukom o dopustivosti i meritumu broj U-11/23 od 18.1.2024. godine, utvrdio da je navedeni Zakon i dalje na pravnoj snazi, a prema mišljenju Porezne uprave. U konačnici Ustavni sud Bosne i Hercegovine je (a što u konkretnom slučaju može biti relevantno za ovaj ustavnosudski predmet) navedenom odlukom utvrdio da su odredbe predmetnog Zakona kojima se propisuje komunalna taksa na istaknutu firmu, pojam istaknute firme i visina određivanja iste zavisno od vrste i mjesta obavljanja djelatnosti, u suprotnosti sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Sa druge strane, Ustavni sud Federacije je predmetni Zakon posmatrao u odnosu na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, za što je jedini i nadležan. Slijedom toga, Ustavni sud Federacije je Presudom broj U-12/23 od 22.11.2023. godine utvrdio da je nekadašnji Zakon o komunalnim taksama koji se primjenjivao kao republički zakon u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini prestao da važi samom činjenicom stupanja na snagu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a upravo iz razloga novonastale administrativne strukture unutar Federacije Bosne i Hercegovine i specifične podjele nadležnosti između kantona i federalne vlasti. Naime, društvena djelatnost u oblasti vršenja komunalnih poslova, te s njima vezana pitanja utvrđivanja i naplate komunalne takse, nije u krugu izričitih nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine niti u onom iz grupe zajedničkih nadležnosti Federacije i kantona i ista predstavlja kantonalnu nadležnost. Svako njeno normiranje na drugačiji način dovelo bi do kolizije sa normama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Ustavni sud Federacije je u Presudi broj U-5/09 od 13.10.2009. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/09) pomenuti Zakon označio kao "ranije važeći". Dakle, u konkretnom slučaju ne bi se moglo govoriti o suprotnim stavovima dva ustavna suda, već o različitom pristupu rješavanja ove problematike, uzimajući u obzir nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Federacije.

Ustavni sud Federacije podsjeća nadležne organe da su odluke Ustavnog suda Federacije konačne i obavezujuće, te da su svi organi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine dužni u okviru svojih nadležnosti provoditi odluke Suda.

S obzirom na navedeno, imajući u vidu nadležnost Ustavnog suda Federacije, utvrđeno je Mišljenje kao u izreci.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko Milićević, prof. dr. Edin Muminović, Branimir Orašanić, dr. sc. Kata Senjak, Ajša Softić i mr. sc. Alen Taletović, sudije Suda.

Broj U-6/25
9. aprila 2025. godine
Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, s. r.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu zamjenika Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Tonija Kraljevića, za davanje Mišljenja u svezi s primjenom stavova Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenih u presudama tog suda u odnosu na komunalne pristojbe/naknade na istaknutu tvrtku, u smislu članka IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 9.4.2025. godine utvrdio je sljedeće

MIŠLJENJE

Sukladno s konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine obveza plaćanja komunalne pristojbe/naknade na istaknutu tvrtku nije sukladna sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te shodno tome, od dana objave ovog mišljenja u "Službenim novinama Federacije BiH", svi dolje navedeni organi dužni su postupati sukladno ovom mišljenju. Ovo se jednako odnosi i na propise koji nisu bili predmet ocjene ustavnosti.

Od dana objave Mišljenja u "Službenim novinama Federacije BiH":

- Kantonalne skupštine, gradska i općinska vijeća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koje propisuju obvezu plaćanja komunalne pristojbe/naknade za isticanje tvrtke dužni su u razumnom roku iz svojih propisa ukloniti odredbe kojima se propisuje komunalna pristojba/naknada na istaknutu tvrtku i utvrđuje obveza plaćanja komunalne pristojbe/naknade na istaknutu tvrtku.
- Svi organi uprave i sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, dužni su prilikom odlučivanja o obvezi plaćanja komunalne pristojbe/naknade na istaknutu tvrtku, postupati sukladno s ovim mišljenjem i ne primjenjivati propis kojim se utvrđuje obveza plaćanja komunalne pristojbe/naknade na istaknutu tvrtku.

Mišljenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Toni Kraljević (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), sukladno članku IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnio je dana 6.3.2025. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za davanje Mišljenja, broj 02/2-02-24/2025 od 6.3.2025. godine (u daljnjem tekstu: zahtjev), u svezi sa, kako navodi, primjenom stavova Ustavnog suda Federacije izrečenih u presudama tog suda i nadležnosti za komunalne pristojbe.

2. Bitni navodi zahtjeva

Podnositelj zahtjeva navodi da je Ustavni sud Federacije po zahtjevima ovlaštenih podnositelja donosio odluke u kojima je utvrđivao da li su pojedine odredbe zakona ili nekog drugog propisa koji donose organi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine sukladne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine donesene odluke Suda su konačne i obavezujuće za sve subjekte na koje se one odnose. U konkretnom slučaju radi se o odlukama koje su donesene od strane općinskih vijeća, a kojima je utvrđena obveza naplate komunalne pristojbe na istaknutu tvrtku u različitim iznosima na mjesečnoj, odnosno godišnjoj razini. Neke od tih odluka cijenio je Ustavni sud Federacije i utvrdio neustavnost. Sukladno navedenom, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija je Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) dostavilo dopis broj 05-02-4-10004/24-1 od 9.12.2024. godine gdje je navedeno: *"Kad je u pitanju postupanje Porezne uprave u vezi zaduživanja taksi na istaknutu firmu za 2025. godinu, ista će nastaviti sa aktivnostima kao i do sada, a ukoliko dođe do promjene, ovaj organ će vas blagovremeno obavijestiti"*. Navedeni dopis se može tumačiti samo na način da organizacijske jedinice Porezne uprave mogu vršiti kontrolu komunalnih pristojbi po odlukama koje su donesene od strane općinskih vijeća koje su na snazi i koje odredbe Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine nije proglasio neustavnim. Odredbe odluka koje su proglašene neustavnim ne mogu se primjenjivati, a samim tim ne može se naplaćivati ni komunalna pristojba na istaknutu tvrtku. U svrhu

"Službene novine Kantona Sarajevo"

Broj 1/96

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

**USTAV
KANTONA SARAJEVO**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Član 4.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili ka'njen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XXII – Broj 31

Četvrtak, 10. augusta 2017. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu člana V.2. 6.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i člana 42. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07. 2017. godine, usvojila je

AMANDMANE I DO LVII

NA USTAV KANTONA SARAJEVO

AMANDMAN I

U članu 4a. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo, sr. 2 i 3. mijenjaju se i glase:

"Član 4a.

Grad ima Statut, koji mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, ovim ustavom i zakonom i principima koji su tim propisima utvrđeni.

Statutom Grada uređuju se i pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, u skladu sa principima utvrđenim u Ustavu Federacije i Ustavu Kantona."

AMANDMAN II

Član 4b. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandmanom II na Ustav Kantona Sarajevo, mijenja se i glasi:

"Član 4b.

Grad ima Gradsko vijeće koje se sastoji od jednako broja vijećnika iz svake općine, a tim dane ne može imati manje od 15 nihi više od 31 vijećnika.

Broj vijećnika, izborna procedura i dužina trajanja mandata gradskih vijećnika se utvrđuje Statutom Grada, u skladu sa zakonom.

Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno se garantuje minimum od 26% mjesta u Gradskom vijeću, a pripadnicima Ostalih najmanje dva mjesto, bez obzira na izborne rezultate."

AMANDMAN III

Iza člana 4b. dodaju se novi čl. 4c, 4d, i 4e., koji glase

"Član 4c.

Mandat gradskih vijećnika jednak je mandatu općinskih vijećnika koji se delegiraju u Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće:

1. priprema i dvotredinskom većinom usvaja Statut Grada,

2. bira gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, u skladu sa zakonom,
3. donosi budžet Grada,
4. donosi propise o izvršavanju vlastitih nadležnosti i prenesenih ovlaštenja,
5. vrši druga ovlaštenja utvrđena ustavom, zakonom i Statutom Grada.

Način odlučivanja Gradskog vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Grad ima gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda i Ostalih.

Mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika traje koliko i mandat gradskih vijećnika.

Broj zamjenika gradonačelnika, ovlaštenja zamjenika gradonačelnika i odnosi zamjenika gradonačelnika sa gradonačelnikom utvrđuju se Statutom Grada.

Gradonačelnik je nadležan za:

1. provođenje gradske politike i izvršavanje gradskih propisa, kao i prenesenih nadležnosti,
2. imenovanje i smjerenje državnih službenika i namještenika,
3. osiguranje saradnje državnih službenika i namještenika s ombudsmenima,
4. podnošenje izvještaja Gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike,
5. vrši i druga ovlaštenja utvrđena zakonom i Statutom Grada.

Gradski organi osnivaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 4d.

Vlastite nadležnosti Grada su:

1. osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa ustavom;
2. donošenje budžeta Grada i organizovanje efikasne gradske uprave prilagođene potrebama Grada;
3. donošenje programa i planova razvoja Grada i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje, rad dobrovoljnih organizacija i unapređenje turizma;
4. utvrđivanje i provođenje politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada i rješavanje u upravnom postupku u oblasti gradnje, u skladu sa zakonom;
5. utvrđivanje politike korišćenja i utvrđivanje visine naknada za korišćenje javnih dobara; od interesa za Grad, upravljanje prirodnim resursima od značaja za Grad i

- raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog korišćenja;
6. upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
 7. upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata gradske komunalne infrastrukture;
 - a. gradska groblja;
 - b. mostovi od posebnog značaja za Grad;
 - c. gradska ulična rasvjeta;
 - d. gradski parkovi;
 8. odlučivanje o raspolaganju stanovina u vlasništvu Grada i visini zakupnine za korištenje stanova koji su u vlasništvu Grada, propisivanje pravila održavanja reda u stambenim zgradama na području Grada, obezbjeđivanje sredstava za radove radi zaštite objekata od kulturno-istorijskog značaja na području Grada, uređivanje i obezbjeđivanje korištenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad, utvrđivanje visine naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada i vršenje nadzora nad njihovim korištenjem;
 9. određivanje imena ulica i trgova na području Grada;
 10. donošenje propisa o uslovima izgradnji i održavanju spomenika, spomeničkih i sličnih obilježja na području Grada;
 11. osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta od značaja odnosno posebnog interesa za Grad;
 12. utvrđivanje osnovu zajedničke politike razvoja kulture, fizičke kulture, sporta, odmora i rekreacije građana na području Grada i organizovanje odnosno učestvovanje u organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i sportskih takmičenja od značaja za Grad;
 13. analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera pretna organima nadležnim za ova pitanja;
 14. donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksuma iz nadležnosti Grada;
 15. uspostavljanje i vršenje inspekcijaskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Grada;
 16. raspisivanje referendumu za područje Grada;
 17. raspisivanje samodoprinosu, javnog zajma i odlučivanje o zaduženju Grada;
 18. osnivanje i obezbjeđivanje uslova rada gradskih radio i TV stanica, štampanih glasila i drugih sredstava javnog informisanja;
 19. podsticanje razvoja civilnog društva;
 20. zaštita životinja.
- Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana Grad može, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim licima i obrtnicima."

"Član 4c.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad zajednički upravljaju, finansiraju i unapređuju djelatnosti i objekte nedjeljive komunalne infrastrukture, i to:

1. vodosnabdijevanje, odvođenje i pretada otpadnih voda;
2. održavanje javne čistoće i upravljanje čvrstim otpadom;
3. snabdijevanje prirodnim gasom;
4. daljinsko grijanje i
5. organizovanje i unapređenje gradskog javnog prevoza.

Općine koje nisu u sastavu Grada i Grad mogu povjeriti obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana Kantonu."

AMANDMAN LVII

Iza člana 5. dodaje se član 5a., koji glasi:

"Član 5a.

Službeni jezici u Kantonu su: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik. a službena pisma su latinica i cirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

Određbe Ustava odnose se podjednako na osobe muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene u tekstu."

AMANDMAN LIV

U članu 12, uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Kanton ima sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene Federacionoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a posebno je nadležan za:"

AMANDMAN LV

U člana 38, stav 2. mijenja se i glasi:

"Općina i Grad imaju pravo na odgovarajuće izvore finansiranja kojima slobodno raspolažu u okviru svojih ovlaštenja, kao i na sredstva za obavljanje delegiranih ili prenesenih poslova iz okvira prava i dužnosti Kantona."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5., koji glase:

"Općina i Grad osiguravaju prihode oporezivanjem, zaduživanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom."

U skladu sa utvrđenom fiskalnom politikom, kantonalnim zakonom se utvrđuju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji u cijelosti ili djelimično pripadaju općini i Gradu kao izvorni prihodi.

Jedan dio finansijskih izvora općina i Grad osiguravaju od lokalnih taksi i naknada čiju stopu samostalno utvrđuju u okviru zakona."

Dosladašnji stav 3. postaje stav 6.

AMANDMAN LVI

Iza člana 39. Ustava Kantona dodaje se novi član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave, koji glasi:

Član 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave

Općina i Grad imaju pravo na pokretnu i nepokretnu imovinu.

Imovinom se smatraju stvari, prava i novčana sredstva koja su stečena kupovinom ili na drugi način u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

Imovinom općine odnosno Grada upravlja općinsko, odnosno Gradsko vijeće, na način utvrdjen statutom."

AMANDMAN LVII

Iza člana 51. Ustava Kantona dodaje se novi član 52. koji glasi:

"Član 52.

Skupština Kantona Sarajevo će kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uskladištiti u ovim amandmanima i njima uređiti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina, njihove međusobne odnose i način finansiranja.

Prenos i preuzimanje nadležnosti i finansijskih sredstava za njihovo obavljanje izvišće se najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovih amandmana."

Broj 01-01-25012/17

31. jula 2017. godine
Sarajevo

Predsjedateljica

Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 187. stav 2. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi predloženi tekst i br. 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU AMANDMANA L DO LVII NA
USTAV KANTONA SARAJEVO

I

Proglašavaju se Amandman L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo, koji je donijela Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 31.07.2017. godine.

POSLOVNIK
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
-NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST-

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) konstituiše se, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo.

Član 2.

Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se:

- konstituisanje i unutrašnja organizacija Skupštine;
- način rada Skupštine;
- dužnosti i prava poslanika/zastupnika u Skupštini;
- javnost rada Skupštine;
- akta Skupštine;
- izbori, imenovanja, potvrđivanja, smjenjivanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine;
- odnos Skupštine prema Vladi (u daljem tekstu: Vlada);
- odnos Skupštine prema političkim strankama i udruženjima građana;
- saradnja sa Gradskim vijećem i Domom naroda Parlamenta Federacije BiH;
- saradnja Skupštine sa općinskim vijećima i
- druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Član 3.

Ako neko pitanje organizacije i rada Skupštine nije uređeno Poslovnikom, uređiće se zaključkom Skupštine, na sjednici.

Zaključak iz prethodnog stava primjenjuje se od dana donošenja.

Zaključak iz stava 1. ovog člana ne može biti u suprotnosti sa načelima i odredbama Poslovnika.

Član 4.

Sjedište Skupštine je u Sarajevu, Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

Član 5.

Skupština ima pečat u skladu sa zakonom.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se sekretar Skupštine.

- Donošenje zakona po skraćenom postupku

Član 158.

Kad je to programom rada Skupštine predviđeno ili kad nije u pitanju složen i obiman zakon, podnosilac prijedloga zakona može umjesto nacрта da podnese prijedlog zakona i da predloži da se prijedlog zakona pretresa po skraćenom postupku bez nacрта zakona.

O prijedlogu za donošenje zakona po skraćenom postupku, odlučuje Skupština, kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine prije utvrđivanja dnevnog reda.³⁹

Ako Skupština ne prihvati da pretresa prijedlog zakona po skraćenom postupku, sa prijedlogom zakona će se postupiti kao sa nacrtom i o tom nacrtu odmah se vrši rasprava.

- Donošenje zakona po hitnom postupku

Član 159.

Zakoni se, po pravilu, ne donose po hitnom postupku.

Izuzetno, po hitnom postupku može da se donese samo zakon kojim se uređuju odnosi i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi donošenje zakona u redovnom postupku moglo da izazove štetne posljedice za društvene interese u Kantonu.

Član 160.

Prijedlog da se donese zakon po hitnom postupku, skupa sa prijedlogom tog zakona, može da podnese svaki poslanik/zastupnik, radno tijelo Skupštine ili Vlada, uz obrazloženje zašto je neophodno da se zakon donese po hitnom postupku.

Član 161.

O prijedlogu za donošenje zakona po hitnom postupku odlučuje Skupština kao o prethodnom pitanju na sjednici Skupštine prije utvrđivanja dnevnog reda.

O prijedlogu se vodi pretres, a Skupština može odlučiti da podnosilac prijedloga zakona ili njegov predstavnik na sjednici Skupštine usmeno navede razloge zbog kojih je potrebno da se zakon donese po hitnom postupku.

Ako prijedlog nije podnijela Vlada, Skupština će prije odlučivanja od nje zatražiti mišljenje o ovom prijedlogu.

Ako Skupština usvoji prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku, prijedlog zakona se unosi u dnevni red i o njemu se odlučuje na istoj sjednici Skupštine.

Ako Skupština ne prihvati razloge iz člana 159. stav 2. ovog poslovnika za donošenje zakona po hitnom postupku, o svom zaključku odmah obavještava podnosioca prijedloga zakona, te o njemu raspravlja kao o nacrtu.

³⁹Službene novine Kantona Sarajevo br.: 47/24

upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14 Predsjedavajuća
03. septembra 2014. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvaić, s. r.

ZAKON

O VLADI KANTONA SARAJEVO (Novi prečišćeni tekst)

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaže imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obavljat će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14

22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvačić, s. r.

ZAKON

O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

OBRAZAC IZJAVE O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP-DA

A1. Obradivač propisa

Razdjel	KOD	NAZIV
18010001		Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa

Vrsta propisa	Zakon	DA	Odluka	NE	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	NE	Drugi akti planiranja	NE

Naziv propisa Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama

C.3. Fiskalni efekt

1.1. Prihodi i primici budžeta

KOD	NAZIV	OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TEKUĆOJ GODINI n						OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TEKUĆOJ GODINI n+1						OČEKIVANI PRIHODI I PRIMICI U TEKUĆOJ GODINI n+2					
		Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupni dodatni prihodi i primici	Plan prihoda i primitaka u tekućem bužetu	Ukupni prihodi i primici nakon provođenja	Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupni dodatni prihodi i primici	Plan prihoda i primitaka u tekućem bužetu n+1	Ukupni prihodi i primici nakon provođenja	Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupni dodatni prihodi i primici	Plan prihoda i primitaka u tekućem bužetu n+2	Ukupni prihodi i primici nakon provođenja
		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12=10+11	13	14	15	16=13+14+15	17	18=16+17
711000	Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
713000	Porezi na plaću i radnu snagu				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
714000	Porez na imovinu				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
715000	Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga)				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
716000	Porez na dohodak				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
717000	Prihodi od indirektnih poreza				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
718000	Ostali porezi				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
722000	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
723000	Novčane kazne i neporezne prihode				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
731000	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
733000	Donacije				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
741000	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
742000	Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
777000	Prihodi po osnovi zaostalih obaveza				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
789000	Prihodi od internih transakcija				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
813000	Primici od finansijske imovine				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
814000	Primici od dugoročnog zaduživanja				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
815000	Primici od kratkoročnog zaduživanja				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Rashodi i izdaci budžeta

KOD	NAZIV	TROŠKOVI PROVOĐENJA U TEKUĆOJ GODINI n							TROŠKOVI PROVOĐENJA U TEKUĆOJ GODINI n+1							TROŠKOVI PROVOĐENJA U TEKUĆOJ GODINI n+2						
		Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupno dodatna sredstva	Planirana sredstva unutar budžeta u tekućoj godini	Ukupna potrebna sredstva za provođenje	Preraspodjela	Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupno dodatna sredstva	Planirana sredstva unutar budžeta u tekućoj godini n+1	Ukupna potrebna sredstva za provođenje	Budžet	Namjenski izvori	Ostali izvori	Ukupno dodatna sredstva	Planirana sredstva unutar budžeta u tekućoj godini n+2	Ukupna potrebna sredstva za provođenje		
		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11=8+9+10	12	13=11+12	14	15	16	17=14+15+16	18	19=17+18		
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
612000	Doprinosi osiglovača i ostali doprinosi				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
615000	Kapitalni transferi				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
616000	Izdaci za kamate				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
689000	Rashodi od internih transakcija				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
822000	Izdaci za finansijsku imovinu				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
823000	Izdaci za ostale dugova				0,00		0,00					0,00		0,00				0,00		0,00		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FISKALNI EFEKT PROPISA

1.3. Obrazloženje promjena u prihodima i primicima, te rashodima i izdacima

D 4. Promjena broja zaposlenih													
PERIOD	SISTEMATIZOVANO			PLANIRANO BUDŽETOM			TRENUTNO STANJE			POTREBNO			
	Postojeće stanje (n)	n+1	n+2	Postojeće stanje (n)	n+1	n+2	Postojeće stanje (n)	n+1	n+2	Postojeće stanje (n)	n+1	n+2	
Rukovodeći službenici i Savjetnici	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Službenici i Namještenici	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Volonteri	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obrazloženje													
5. Potencijalne obaveze za budžet													
NAZIV													
Garancije													
Ostalo													
E 6. Fiskalni efekat na druge nivoe vlasti													
NAZIV													
Budžet BiH, vanbudžetski fondovi i korisnici													
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni vanbudžetski fondovi i korisnici													
Budžet kantona, vanbudžetski fondovi i korisnici													
Budžet Brčko distrikta Bosne i Hercegovine													
Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)													
Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama će imati fiskalni efekat na budžete općina i Grada, te umanjeње naplate komunalne takse koja pripada općinama i Gradu, jer su navedene izmjene urađene u skladu sa Presudom Ustanog suda FBiH broj: U-61/23 od 18.02.2025. godine i Mišljenjem Ustanog suda FBiH broj: U-6/25 od 09.04.2025. godine koji su obavezujući i ukupan efekat je nemoguće procijeniti.													
F 7. Pečat i potpis odgovornog lica obrađivača propisa													

R
Dr. Armin Kalamujić

Mjesto i datum

Sarajevo, 01.12.2025. godine

